

## La sendarela limosina Nauta Vinhana Chant'Oc Greu

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ECOUTER LA CHANSON CLIQUEZ ICI ↑

VOIR VIDEO DANS : [DAILYMOTION](#) [YOUTUBE](#) [CHANSON LIMOUSINE](#)

Lo còr com un dimenge,  
Que va com a vint ans,  
Mes que plau lo dimenge,  
E n'ei pas mei vint ans,  
Atau se'n va la vita,  
Com l'aigueta entà l'arriu,  
Atau se'n va la vita,  
Com la prima entà l'estiu

Fredon

O, Joan,  
Lhèva lo cap cap au sorelh,  
N'ei pas vertat, tot n'ei pas vielh,  
Jamei,  
O, Jan,  
Lo pair disè que dab los plors,  
I a de qué har ua cançon  
D'amor.

*Le cœur comme un dimanche,  
Ça va comme à vingt ans,  
Mais ici, il pleut le dimanche,  
Et ie n'ai plus vingt ans,  
La vie s'en va comme ça,  
Comme l'eau à la rivière,  
La vie s'en va comme ça,  
Comme le printemps vers l'été*

*Refrain*

*Oh, Jean,  
Lève la tête vers le soleil,  
C'est pas vrai que tout est vieux,  
Jamais,  
Oh, Jean.  
Mon père disait qu'avec les larmes,  
Il y a de quoi faire une chanson  
D'amour.*

Lou còr coum^um dimindjè,  
Què va coum a vint^anss,  
Mè quès plaou lou dimindjè,  
È n'ei pàs mèss vint^anss,  
Ataou sim và là vitò,  
Coum l'aiguètò intà l'arriu,  
Ataou sim và là vitò,  
Coum là primò intà l'estiou

Fredon

O, Yan,  
Lièvò lou cap cap^òu soulèi,  
N'èi pas vèrtà, tou n'èi pas vièi,  
Jamèi,  
O, Yan,  
Lou pàí dizè^què dà lous plours,  
I a dè què ar uà cançon  
D'amour.

Tà quant de temps enqüèra  
L'arròsa sus l'arrosèr,  
Tà quant de temps enqüèra  
Las aulhas auràn aulhèrs,  
Tostemps cridar colèra  
Per un chic de dignitat,  
Tostemps segar las sègas,  
N'èi lo còr esperrecat.

E tirar sus la còrda,  
E non pas clucar los uelhs,  
Non pas seguir la mòda,  
Ni tanpòc quita lo pèis,  
E pelejà's tot dia,  
Tà poder demorar viu,  
Lo monde sus l'esquia,  
Shens jamei estar lo Bon Diu.

*Pour combien de temps encore  
La rose sur le rosier ?  
Pour combien de temps encore  
les brebis auront un berger ?  
Toujours crier colère.  
Pour un peu de dignité  
Toujours faucher les ronces,  
J'en ai le cœur déchiré.*

*Et tirer sur la corde,  
Et pas fermer les yeux,  
Pcs suivre la mode,  
Et pas quitter le pays,  
Et se battre tous les jours,  
Pour rester vivant,  
Le monde sur les épaules,  
Sans être le Bon Dieu. . .*

Tà quouè dè tinz^inquouèrò  
L'arròzò sus l'arrouzè,  
Tà quouè dè tinz^inquouèrò  
Làs auillàs aouran^auillès,  
Toustim cridà coulèrò  
Pér um chic dè dignità,  
Toustim sègà là sègòs,  
N'èi lou còr èspèrrècàt

È tirà sus là còrdò,  
È noum pàs clucà lous^uèis,  
Noum pàs sèguí là mòdò,  
Ni tanmpòc quita lou pèis,  
È pèlèillàs tou diò,  
Tà poudèi demourà viu,  
Lou moumdè sus l'èsquiò,  
Sins jamé està lou Bonm Diou.

Chant: **Chant'Oc Greu**

**T**ranscription et traduction J.L DUCOURTIEUX

Arrangement musical **Benoît RIBIÈRE de St-Auvent**

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs

**Conception réalisation Jean Delage**